
LELWAPA

KANAMISO GO LEFATSHE

BOPORESIDENTE JWA NTLHA LE KHANSELE YA BAAPOSETOLE BA BA LESOME LE BOBEDI BA KEREKE YA GA JESO KERESETE YA BAITSHEPI BA MALATSI A BOFELO

RONA, RE LE BOPORESIDENTE JWA NTLHA le Khansele ya Baa-
posetole ba ba Lesome le Bobedi ba Kereke ya ga Jeso Keresete
ya Baitshepi ba Malatsi a Bofelo, re anamisa ka tlhwaafalo gore
lenyalo magareng ga monna le mosadi le tlhomilwe ke Modimo
le gore lelwapa ke pinagare ya thulaganyo ya Mmopi ya botshe-
lo jo bo sa khutleng jwa bana ba Gagwe.

BATHO BOTLHE —banna le basadi —ba bopilwe mo setshwanong
sa Modimo. Mongwe le mongwe ke morwa kgotsa morwadie wa
semowa yo o ratwang ke batsadi ba selegodimo, ka jalo, mongwe
le mongwe o na le tlholego e e boitshepo. Bong ke karolo ya bo-
tlhokwa e e supang gore motho ke mang le se a se bopetsweng
mo botshelong jwa pele, le jwa senama, le mo bosakhutleng.

MO BOTSHELONG JWA PELE, barwa le barwaetsana ba se-
mowa ba ne ba itse Modimo e bile ba mo obamela e le Rraabo wa
Bosakhutleng ; ba bo ba amogela thulaganyo ya gagwe e ka yone
bana ba Gagwe ba ka amogelang mebele le go ikutlwela botshe-
lo jwa senama, go tlhatlogela tshiamong le go itemogela bokgoni
jwa bone go nna dikokomane tsa botshelo jo bo sa khutleng kwa
phelelong. Thulaganyo e e boitshepo ya boitumelo e letlelela lo-
sika lwa lelwapa go ka tswelala morago ga loso. Ditlhomole
dikgolagano tse di boitshepo tse di leng teng mo ditempeleng
tse di boitshepo di letlelela batho go ka boela kwa bonnong jwa
Modimo le gore malwapa a golagannngwe ka bosakhutleng.

MOLAO WA NTLHA, o Modimo a o fileng Adamo le Efa o ne o
amana le bokgoni jwa bone jaaka monna le mosadi go ka nna ba-
tsadi. Re bolelela botlhe fa molao oo wa Modimo wa gore bana ba
gagwe ba atlege e bile ba tlatse lefatshe o santse o le mo taolong.
Re boa re gatelela gore Modimo o laotse fa maatla a a boitshepo a
go dira bana a tshwanetswe go dirisiwa fela magareng ga monna
le mosadi, ba ba golagantsweng ka nyalo ka fa molaong.

RE BEGA fa tsela e botshelo bo bopiwang ka yone e thailwe ka
boitshepo. Re gatelela boitshepo jwa botshelo le botlhokwa jwa
jone mo thulaganyong ya Modimo ya bosakhutleng.

MONNA LE MOSADI ba na le maikarabelo a a tlhwaafetseng
go ratana le go tlhokomelana ba akaretsa le bana ba bone. “ Bana

ke boswa jwa Morena” (Pesalema 127:3) Batsadi ba na le thomo e
e boitshepo go godisa bana ba bone ka lorato le tshiamo, le go ba
fa se ba se tlhokang mo senameng le mo semoweng, le go ba ruta
go ratana le go direlana, go sekegela melao ya Modimo tsebe, le
go nna baagedi ba ba tshegetsang molao gongwe le gongwe kwa
ba nnang teng. Banna le basadi— bomme le bontate— ba tsile go
ikarabela fa pele ga Modimo ka tiragatso ya maitlamo a.

LELWAPA le Tlhomilwe ke Modimo. Lenyalo gareng ga monna le
mosadi le botlhokwa thata mo Thulaganyong ya bosakhutleng
ya Gagwe Ke tshwanelo ya bana go tsalwa mo kgolaganong ya
nyalo, le go godisiwa ke ntate le mme ba ba tshegetsang maika-
no a nyalo ka tshupo e e tsepameng. Boitumelo mo botshelong
jwa lelwapa bo ka bonwa thata fa bo ka thailwa mo dithutong tsa
Morena Jeso Keresete. Manyalo le malwapa a a itsetsepetseng
a thailwe e bile a otlwa mo melawaneng ya tumelo, thapelo,
boikotlha, boitshwarelo, tlotlo, lorato, bopelotlhomogi, tiro, le
iketsho bodutu e e siameng. Ka thulaganyo e e boitshepo, bonta-
te ba tshwanetse ba laola mo malwapeng a bone ka lorato, gape
ke maikarabelo a bone go fa ba lelwapa la bone tse ditlhokegang
mo botshelong le go ba sireletsa. Maikarabelo a konokono a bo-
mme ke go fepa bana ba bone. Mo maikarabelong a a boitshepo
a, bontate le bomme ba tlamega go thusana e le badirisanyi ba
ba lekanang. Bogole, loso, kgotsa dikgwetlho tse dingwe di ka
pateletsa motho go ka dirisa tsela e a bonang e mo siametse bo-
toka. Bamasika ba tshwanetse go thusa fa go tlhokega.

RE TLHAGISA FA batho ba ba tlolang dikgolagano tsa boitsholo
jo bo phepa, ba ba sotlang bakapelo kgotsa bana, kgotsa ba ba
palelwang ke go diragatsa maikarabelo a lelwapa, ba tlaa ema
fa pele ga Modimo go di arabela. Mo godimo ga moo, re tlhagi-
sa fa go thubega ga lelwapa go tlaa tsisa mo bathong, metse le
ditshaba matlhotlhapelo a a sa bolong go buiwa ke baporofita ba
pele le ba segompiano.

RE BITSA baagedi ba ba nang le boikarabelo le badiredi ba
goromente gongwe le gongwe go tlotlomatsa ditsela tse di
thailweng go otlala le go thatafatsa lelwapa le eleng karolo ya
konokono ya setshaba.

*Kanamiso e e badilwe ke Moporesidente Gordon B. Hinckley e le karolo ya molaetsa wa gagwe kwa Phuthegong
ya Kakaretso ya Mokgatlho wa Thuso e e neng e tshwerwe ka Lwetse 23, 1995, kwa Toropong ya Salt Lake, Utah.*

KEREKE YA GA
JESU KERESETE
YA BAITSHEPI
BA MALATSI A BOFELO

